



# Loeto le Esekiele

## Thuto tse tharo mo go Esekiele Kimberley / Kuruman/Oxford Summit

### Ditsala tse di rategang mo Kimberley le Kuruman

Ke itumelela go kgaoganya dithuto tsa Baebele di le tharo le wena. Go a itumedisa gore re ka kopana go kgabaganya mo di-dioceses tsa rona tse pedi ka Sebele le ka mafaratlhatlha. Kwa Oxford le kwa Kimberley le Kuruman re itumelela tirisano mme eno mo kabelong ya Modimo.

Ke ne ka tlhopha dipolelo di le tharo tse di mo bukeng ya Esekiele malebana le dithuto tseno tse tharo, le fa gone ke tla dirisa dikwalo tse dingwe. Ditlhotlhomiso di le tharo tse di sekasekileng morago ga tshimologo ya go aga morago ga bolwetse jwa leroborobo; sa bobedi mo bosiamising jwa bong le se se kayang go nna motho, sa boraro mo tikologong le mo popong. Gompiano re simolola ka setshwantsho sa Mogorogoro wa Marapo a Omileng go tswa go Esekiele 37; Thuto ya bobedi e mo setshwantshong sa pelo e ntšha e e tswang mo go Esekiele 11 mme gape re tla tlhalosa go ya ka Mathaio 7.1-12 mme ya boraro e mo Nokeng ya Botshelo e e mo go Esekiele 47. Ke biditse lenaneo le la dithuto Loeto le Esekiele. Ke solofela fa se se tla thusa thata..

A re rapeleng

### **Mogorogoro wa Marapo a a omileng Go aga sesha Esekiele 37**

Re a go amogela mo dithutong tsa ntlha tsa Baebele fa re ntse re tsamaya le Esekiele kwa mogororong wa marapo a a omileng.

Dintlha tsotlhe tse tharo tse di mo go Esekiele tse re tlileng go buisana ka tsone ke tsa Sepolotiki le dithuto tsa se- Modimo le ka ga matlhotlhapelo setshaba. Jerusalema e sentswe ke batlhabani ba Babilona. Tempele ya ga Solomone e ne ya digiwa. Baiseraele ba le bantsi ba ne ba isiwa botshwarwa

kwa Babelona, dikilometara di le dikete go tswa ko magaeng a bone. Kwa metsing a Babelona ba ne ba lela le go hutsafala.

Le fa go ntse jalo, ba leka ka natla go tlhaloganya masetlapelo ano a a ba diragaletseng mmogo. Mo go ba bangwe go lebega e kete medimo ya ditšhaba e na le maatla go feta Modimo wa Iseraele, ka jalo seno ke bothata jwa thutamodimo mmogo le mathata a dipolotiki. Mo go ba bangwe ba re Modimo o otlala le go athola Baiseraele, mme ka jalo ga go na tsholofelo epe ya go boa le tsogo ya baswi.

Esekiele o ne a se na kutlwelobotlhoko mo go boneng molato wa boleo jwa batho mo karolong ya ntlha ya boporofeti jwa gagwe. Ga go pelaelo gore ke ka ntlha yang fa masetlapelo ano a ile a ba tlela. Baiseraele ga ba a ka ba ikanyega mo Moreneng. Le fa go ntse jalo, Esekiele o ne a se na tsholofelo e e nonofileng. Modimo ga a kitla a tlogela batho ba gagwe. Modimo o ne a nna kwa Babelona le batho ba ba isiwang kwa batshwarwa. Modimo o na le bokamoso jo bo sa re tshwanelang mo lefatsheng le re mo go lone, mme le fa e le ka bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jwa Modimo fela.

Mo Kimberley le Kuruman le mo Oxford re tswela go tshela ka boswa jwa leroborobo leno. Go siana go tsaya nako e e telele go ya jaaka re ne re akantse mo tshimologong. Go na le lemorago la bolwetse, kutlobotlhoko, letsapa la go fetola mekgwa, la go tshela morago ga masetlapelo.

Esekiele o ne a bidiwa go ruta mo nakong e e ntseng jalo. O ne a ruta batho ba ba isiwang kwa botshwarwa ba ba nnang kgakala le legae kwa Babelona. Batho ba ba kileng ba gololwa jaanong ke batshwarwa. Batho ba lefatshe le le solofeditsweng ba kgakala le legae la bone mme ga ba na tsholofelo epe ya go boa. Batho ba Modimo ba ikutlwa ba le kgakala, ba dikaganyeditswe ke medingwana mme ba kgaotswe mo Metswedding ya bone ya botshelo. Re tla opela jang pina ya Morena mo lefatsheng la seeng.

Esekiele o ne a tlhoma jang tiro ya go aga, ya go nna le tsholofelo e e molemo? Esekiele ga a bue mafoko a a se nang boleng a a gomotsang kgotsa a mafoko a maaka. O ne a bontsha sentle gore setšhaba se tlogetse Modimo. Le fa go ntse jalo, Modimo ga a ka a latlha Iseraele. Le fa go ntse jalo, le fa go se na tsholofelo ya gore batho ba tla boa le go boa gape, go na le tsholofelo. Seabe sa ga Esekiele mo thutong ya thutamodimo ke mo thutong ya gagwe ya tsholofelo: Tsholofelo ga e nne mo mekgweng kgotsa bopaki; Ga go na tsholofelo e e siameng mo go rona kgotsa go dira dilo tse re di dirang. Tsholofelo ga e a ikaega ka maano le maano a rona a a botlhale kgotsa go nna le dilo tse di maatla le tisanommogo. Tsholofelo e e sa ntse e le teng fela ka ga tshegofatso ya Modimo.

Bakeresete ba le bantsi ba tlhakatlhakantse tshiamo le tsholofelo. Ga e se dilo tse di tshwanang. Tshiamo ke maikutlo: Maikutlo a rona a letsatsi a a phatsimang e bile a siame mo lefatsheng lotlhe. Ga go na sepe se se sa siamang se se sa tsamayeng sentle, se ka nyelela fa maru a simolola go rwalela mme pula e simolola go na. Tsholofelo ya Mokresete ga se go nna le maikutlo mme ke letlotlo la mmatota, e seng go nna le nonofo. Re tshwanetse go nna le tsholofelo ya gore ka dinako tsotlhe re tshwanetse go ratana ka dinako tsotlhe, ka nako ya selemo le ka ntlha ya setlha. Goreng? Ka ntlha ya gore tsholofelo ya rona e ikaegile ka maatla a Modimo, e seng mo go rona.

Esekiele o tsaya seno sotlhe mo setshwantshong sa mogorogoro wa marapo a a omileng. Setshwantsho se se tswana le ka ditsela tsa go ya kwa nokeng ya botshelo. Re simolola ka

setshwantsho sa loso le go senngwa ga batho. Mogopa o mogolo o wa batho o rapaletse mo losong o sena botshelo, fela jaaka sekaka le lewatle le se na bophelo. Batho bano ga ba a swa mo nakong e e khutshwane. Ba sule, nama ya bona e fedile, diaparo tsa bona di bodile, masapo a bona a sweufetse letsatsing, dikarolo tsa tsona di tletsetletse mo gare ga mogorogoro. Ga go na tsholofelo ya tsosoloso.

Esekiele o ne a bolelelwa go porofeta pele go marapo. A marapo ano a ka tshela? Morena, ke wena o itseng. Ke potso e re ka e botsang kereke, setšhaba, morafe. A marapo ano a a omeletseng a ka tshela? Esekiele o a ikoba, o bua le marapo a lefoko la Modimo: "Lona marapo a lona a a omeletseng utlwa lefoko la Morena.

Ka jalo, ka rera ka fa ke laetsweng ka teng, ka rera ka fa ke neng ke rera ka teng, ka ponyo ya leitlho, ga tsoga modumo, le marapo a phuthegela mo lesapong la ona. Ka leba, mme ka bona, nama e ne e ba aparetse, mme letlalo la ba khurumetsa, mme go ne go sena moya o tswang mo go bona.

Eno ke karolo ya ntlha ya kago sesha. Ke kaga sesha mo motheong o o tlhomameng le nonofo e e tshelang ya lefoko la Modimo. Ke kgato-le-kgato ya kaga sesha, e nnye ka nako e le nngwe. Re ka nna ra lemoga ka dingwe tsa go aga sesha tse re di dirang morago ga COVID 19: go kopanya kereke gape, mmele wa ga Keresete. Go simolola gape ko tshimologong. Go tsaya marapo a mmele wa ga Kereste le go tlhoga mesifa le nama le letlalo. Mo go Baefeso 4 Paulo o ne a bua ka badiredi e le mesifa le go nonofo mo mmeleng wa ga Keresete, gongwe go akanya ka temana eno. Ka dinako tse dingwe mokgwa o wa go aga tle o tseye dingwaga tse dintsi. Go molemo go gakologelwa gore batho ba Juda ba ne ba nna dingwaga di le masome a supa kwa botshwarwa kwa Babelona.

Mme go na le kgato ya bobedi, e e gakgamatsang. Mebele ya rona e feletse gape, mme ga e tshela.

A nthaya a re: "Porofetela mowa, o porofete motho yo o swang, o ree mowa o re: 'Morena Modimo o bua jaana. Tswa mo diphefong tse nnê, o budulele ba ba bolailweng gore ba tle ba tshela. Ka porofeta ka fa a ntaetseng ka teng, mowa wa tsena mo go bone, ba phela, ba ema ka dinao, bontsi jo bogolo.

Go botlhokwa thata gore go tlhaloganya temana eno ke go itse gore lefoko la Sehebera "ruah" le le kayang go hema le moya le phefo. Mafoko a mararo a a na le modi le bokao bo le bongwe. Go hema le Moya le phefo di a kgobokana mo karolong eno. Ke moya o o tshedisang ba ba suleng, moya wa Modimo o siametseng go hemala sesha mo kerekeng ya Modimo, marapo ano a omileng, gore a tle a tshela mme a tshela gape.

Tsholofelo ya ga Esekiele e a gakgamatsa. Re badile boporofeti jwa ga Esekiele mo go bone mo ditiragalong tse pedi tse dikgolo tsa Tesetamente e Ntšha. Ya ntlha ke go tsosiwa ga ga Jesu mo letsatsing la Paseka: Botshelo jo bosha bo tlisiwa mo baswing. Esekiele o akanya gore tsogo e e mo setshwantshong sa gagwe se segolo le tsogo e kgolo ya baswi e tla tsosa batho botlhe ba ba suleng mo go Keresete ba tla tsosiwa mo botshelong jo bosha le jo bo sa khutleng le Modimo. La bobedi ke neo ya Moya o o Galalelang ka Pentekosta fa moya o maatla o tlatsa kamore le diteme tsa molelo godimo ga ditlhogo tsa barutuwa mme ba bua ka dipuo tse disha.

Esekiele o ne a nna le tsholofelo mo bathong ba Modimo kwa ntle ga letsatsi la Paseka le Pentekosete. Dipopego tsa gagwe tsa re thusa go tlhaloganya tsogo ya baswi le mpho ya moya. Modimo ke Ona O agang sesha le go busetsa e bile Modimo ke One o nayang botshelo jo bosha. Ke ka ntlha yang fa Modimo a ile a dira dilo tseno? Maikaelelo a Pono ke afe?

Esekiele o ne a bua le rona mo temaneng e e latelang. Reetsa ka kelotlhoko:

A nthaya a re: "Marapo a, ke a ntlo yotlhe ya Iseraele". Ba re: "Marapo a rona a omisitswe mme tshepo ya rona e a timela. Re kgaotswe gotlhelele.

Ga ke itse gore a o ka reetsa pina e e ntseng jalo mo botshelong jwa Kereke gompieno. Marapo a rona a omeleditswe, mme tsholofelo ya rona e a nyeletse. Re kgaotswe gotlhelele. Se ke bogolo kgotsa bogolo jo bon nye jwa pina ya rona. Go re tlatsa go ntshitswe mo go rona. Re a nyelela. Re latlhetswe ko ntle mo bolalong. Modimo o re bolelela eng, segolobogolo mo badireding ba Bakeresete?

Ka baka leo, porofeta, o ba reye o re Morena Modimo o bua jaana: “Ke tla bula mabitla a lona, ke tla lo ntsha mo mabatleng a ka, lona setshaba sa ka, mme ke tla le busetsa nageng ya Iseraele; ke tla tsenya moya wa ka mo gare ga lona, mme lo tla tshela, mme ke tla lo baya mo nageng ya lona. Foo lo tla itse gore nna Morena ke buile le go dira”, go bua Morena. Ga se ka ntlha ya dilo tse re di dirileng kgotsa gore re bo mang, le fa e le bokgoni jwa rona, mme ke ka ntlha ya gore Modimo ke wa rona.

Go aga sesha le ntshwafatso di simolola kae? Ntshwafatso e simolola ka go fetola tsholofelo le maikaelelo le pono. Go boela morago ga tsholofelo le maikaelelo le pono go simolola fa motho a le mongwe fela a simolola go opela pina e nngwe. Ga re sa tlhole re itlhoboga; tsholofelo ya rona e nyeletse, mme tsholofelo ya rona e a nyelela, mme sefela sa boitumelo le tsholofelo le botshelo jo bosha. Se se mo gare ga tiro e e boima ya go phutha le go baya marapo mo marapong le go tsosolosa dikago. Se ke tiro ya go tlhabolola moya, wa go batla Modimo, wa go batla metsi mo sekakeng le go bona botshelo mo lefatsheng le le re potapotileng.

Ke nako ya gore kereke e opele pina e e farologaneng.

## Dipotso

1. Kereke ya lona e opela sefela sa Iseraele jang: Marapo a rona a omeleditswe mme tsholofelo ya rona e nyeletse. Re kgaotswe gotlhelele.
2. Ditshupo tsa lona tsa go aga sesha di kae: marapo le mesifa di phuthega mmogo le go aga mmele wa ga Keresete? Bodiredi jo bosha bo tla nna kae?
3. Ke eng se se bontshang gore go tla nna le tsogo ya semoya le botshelo? Ke pina efe e ntsha e o ka e itumelelang go nna le tsholofelo le botshelo jo bosha mo bathong ba Modimo?

Rapelelang mpho ya Moya o o Boitshepo mmogo.

## Pelo e e nang le nama

### Esekiele 11:14-20 le Mathaio 7.6-12

Re a go amogela mo thutong ya bobedi ya Baebele fa re ntse re tsamaya le Esekiele le go sekaseka ditshwantsho tse di maatla tsa tsholofelo. Botshelo jo bosha jwa popo yotlhe jo bo tswang kwa lefelong la kobamelo le setlhabelo, jo bo batlang bo le kwa lefelong le dingwaga di le makgolokgolo moragonyana, Jesu o tla ntsha botshelo jwa gagwe a bo ntshetsa botshelo jwa lefatshe. Botshelo jo bo ntshwa mo tsogologong yak ago sesha ya merafe, dikereke, ditshaba re porofeta le go bolelela mafoko

a botshelo kwa dikarolong tsa Mmele wa ga Keresete, gore ba tle ba kopane mmogo le jaaka re ntse re rerela Moya le go rapelela gore Moya o tle o neele botshelo jo bosha mo kerekeng. Re ne ra nna le dikopelo tse di itumedisang le tse di itumedisang tse di tswang mo Kopelong ya Tsholofelo le Boitumelo.

Mo thutong eno ya bobedi re tla mo setshwantshong se se maatla sa bobedi se Esekiele a se adimileng mo go Jeremia yo o gaufi le ena: setshwano sa pelo e ntšha. Baporofeta ka bobedi ba lemoga gore go na le diphetogo mo setšhabeng se se ka se kgoneng go nna le diphetogo tsa kwa ntle fela. Diphetogo tse di tseneletseng di ka tla fela ka go iphetola ga batho go go tswang mo teng ga bone ka ntlha ya bopelonomi le mpho ya Modimo.

Jeremia o dirisa puo eno mo go 31:31-34. Jeremia o leba kwa kgolaganong ya bogologolo le Moshe kwa go neng go kwadilwe ka teng molao le ditsholofelo tsa Modimo tse di neng di kwadilwe mo matlapeng. Jeremia o lebeletse pele go nna le kgolagano e ntšha, e Bakeresete ba dumelang gore e diragadiwa mo go Keresete. Kgolagano eno e ntšha e ikaegile ka diphetogo tsa ka fa gare, ka melao e e kwadilweng mo dipelong tsa batho:

"Mme ke yona kgolagano e ke tla e dirang le Baiseraele morago ga malatsi ao, go bua Morena. Ke tla tsenya molao wa me mo teng ga bone, ke o kwala mo dipelong tsa bone; ke tla nna Modimo wa bone, mme bone ba nne batho wa me. Ga ba kitla ba tlhola ba rutana, le e seng go dumedisanya, ka gore, itseng Morena. Gonne ba tla nkitse botlhe, ba banye le ba bagolo ba bone, go bua Morena. "Ke tla ba itshwarela molato wa bone, mme ga nkitla ke tlhola ke gopola maleo a bone."

Esekiele o dirisa puo eno mme a e tlhabololela pele. Ka tsela e a lebang dilo ka yone, go na le dilo dingwe tse di bontshang gore motho o na le maemo a a kwa godimo le go feta. Esekiele o ne a kwala moragonyana go feta Jeremia. O ne a bona go le gontsi ka batho ba ba neng ba le ko botshwarwa. O ne a itse sentle gore batho ga ba kgone go fetola matshelo a bone le a rona. Esekiele o ne a akanya ka go boa le go boa kwa botshwarwa, a tlhomamisa gore seo se tla direga. Le fa go ntse jalo, fa go sa nne le diphetogo tse di ka fa gare, go tla bo go se na mosola. Batho ba Modimo ba tla nna ba sa ntse ba le mo lefatsheng, mme ba tla nna ba sa ntse ba le mo taolong ya Modimo.

Se ke tlhabololo ya puo ya ga Jeremia ka Esekiele:

"Ke tla ba naya pelo e le nngwe fela, ke tsenya mowa o mošwa mo teng ga bone; ke tla tlosa pelo ya leje mo nameng ya bona, ke ba nee pelo ya nama gore ba latele melao ya ka, ba e boloke, ba e diragatse. Ka ga moo ba tla nna batho wa me, mme ke tla nna Modimo wa bone" (11:19)

Setshwantsho sa Esekiele se tshwarwa sentle mo temaneng ya sefela se se itsegeng, "Nna Morena wa lewatle le legodimo".

"Ke tla roba dipelo tsa bone tsa leje, ke ba naya dipelo tsa lorato fela. Ke tla bua mafoko a me mo go bone. Ke tla roma mang?"

Go ya ka Esekiele, diphetogo tsa popo le diphetogo mo setšhabeng di golagane le diphetogo mo matshelong a batho. Go fetolwa ga pelo ya motho go amana le diphetogo mo setšhabeng se se amanang le diphetogo mo popong. Ke ka moo dithuto tsa maitlhommo di le tlhano di tshwanetseng go tshwarwa mmogo ke Kereke. Ga go na ope yo o ka kgonang go kgaogana tirelo ya lorato le ditiro tsa loago le tlhokomelo ya popo. Jesu o ne a re naya thomo eno e e leng boteng le bophara.

Ponatshegelo ya ga Esekiele ya pelo ya lentswe le le mo go Mathaio 7 kwa go nang le leje le lengwe. Jesu o kgothatsa barutwa ba gagwe gore ba tle kwa go Rara jaaka ene yo o ba ratang le yo o ba kgathalelang le yo o batlang go aba dilo tse di molemo.

Mongwe le mongwe yo o kopang o a amogela, le mongwe le mongwe yo o batlang o a bona, le go mongwe le mongwe yo o kokotang, o tla bulelwa. A go na le mongwe mo go lona yo e ka reng ngwana wa gago a mo kopa borotho a mo fe lentswe? Kgotsa fa ngwana a kopa tlhapi, o mo naye noga?

Re ka se itse ka tlhomamo mme fela go kgonagala gore Jesu o ne a tlhomamisa gore o tla busetsa Esekiele ka tsela e e sa tshwanelang: A go na le mongwe yo o batlang go fetola pelo ya gagwe ya nama? Botsa Modimo yo o nayang dilo tsotlhe tse di molemo. Leka go nna boikokobetso joo jo bosha jwa pelo fa pele ga Modimo.

A go a kgonega go dirisa kgang eno yotlhe mo setlhogong sa bosiamisi jwa bong le tshiamololo e e leng nngwe ya ditlhogo tsa ditherisano tsa rona? Ke dumela gore go na le thuto e e tseneletseng, e bile go na le dithuto tse di tseneletseng. Go bonala sentle mo boporofeting jwa ga Esekiele jwa gore mafoko a gagwe a dira mo basading le mo banning le mo bathong botlhe ka go lekana. E nngwe ya dintlha tse di botlhokwa tsa bosiamisi, kereke e ntse e supa mo lefatsheng lotlhe ke bosiamisi jwa bong le tekatekano. Setlhogo sa bosiamisi jwa bong go lebega se tsamaya mog are ga Ditshaba Kopano dingwaga di le sekete. Jaaka kereke re ne ra gokaganya le setšhaba ka go tlhaola basadi mo ditshwanelong, ka dinako tse dingwe mo tshwarong ya dikgoka.

Setshwantsho sa ga Esekiele se re thusa go sekaseka karolo ya kafa diphetogo di diregang ka teng fa re lemoga boleo jo bo tseneletseng mo setšhabeng kgotsa mo kerekeng.

Go botlhokwa go nna le tsone le go di itse. Go botlhokwa gore o ikwatlhaye. Go botlhokwa thata go fetola melao le melawana. Le fa go ntse jalo, fa seo se direga, go ka nna le phetogo ya kwa ntle, go ka se nne motlhofo gore go nne le diphetogo tse di lekaneng. Se se tla sala mo godimo ga matshelo a rona.

Rotlhe re tlhoka sengwe se se tseneletseng: phetogo go tswa mo teng, phetogo ya pelo e e tshwantshitsweng ke phetogo eo go tswa pelong ya lejwe go ya kwa pelong ya nama. Rotlhe re tshwanetse go bona le go tlhaloganya botlhoko le ditlamorago tsa go tlhoka tekatekano ga bong. Rotlhe re tshwanetse go iketleeletsa go fetoga: go ikemisetsa go abelana taolo le maatla le didiriswa le go iketleeletsa go se dumalane le tshiamololo le tse di sa siamang. Ke diphetogo tse di mo teng ga ka fa teng. Diphetogo tseno tsa mo teng di tla dira gore go nne le diphetogo tse di nnelang ruri.

Le fa go ntse jalo, o ka nna wa batla go akanya ka tsela e e maatla eno phetogo ya pelo. O ka tswa o batla go bua ka go se lekalekane ga bong go tswa mo lefelong la gago mme o akanye ka fa maemo a a tokafetseng ka gone kgotsa ka fa a senyegetseng go ya pele ka gone. Le ka nna la rata go rapelelana gore dipelo tsa maje di nolofadiwe le kgolo ya dipelo tsa nama.

A ponatshegelo ya ga Esekiele ya diphetogo e tshware botshelo jwa rona ka bopelotlhomogi jwa Modimo e bile e ka dira gore batho ba fetoge, le ditšhaba le popo yotlhe. Amen.

## Dipotso

1. A o ka kgona go tlhalosa kafa pelo ya gago le tlhaloganyo ya gago di ileng tsa fetoga ka gone mo kgannyeng e e neng ya dira gore go nne le diphetogo tse dintsi?
2. Ke dintlha dife tse di botlhokwa mo bosiamiseng jwa bong mo phuthegong ya lona? Ke mang yo o batlang gore pelo ya gagwe e fetolwe?
3. O rapelela le go dira tiro jang tiro eno ya phetogo, mme ponatshegelo ya ga Esekiele e go rotloetsa jang?

## Tikologo le Popo Noka Ya Botshelo Esekiele 47

A re rapeleng

Re a lo amogela mo thutong ya boraro ya Baebele fa re ntse re tsamaya le Esekiele mo nakong ya masetlapelo a dipolotiki le a bomodimo le a bosetšhaba. Jerusalema e ne ya senngwa ke masole a Babelona, tempele ya ga Solomone e ne ya isiwa mo mmung, batho ba Iseraele ko botshwarwa ba le dimaele di le diketekete go tswa kwa legaeng la bone. Ba ne ba a lela e bile ba a hutsafala fa metsing a Babelone.

Jaanong a nkisa kwa matsenong a tempeleng ya gagwe; metsi a ne a elela go tswa mo serepoding sa tempele go ya ko botlhaba, mme metsi a ne a elela go tswa borwa jwa matseno a tempele go ya kwa borwa jwa aletara.

Go na le metsi a a tswang mo lefelong la kobamelo le setlhabelo. Esekiele o re laetsa gore re latele loeto lo lo tswang mo loetong lo lo ntseng jalo, go wa ga dikeledi, sesupo se sa botshelo. Re itse gore botshelo bo ka se nne teng mo lefatsheng kwa ntle ga metsi. Mo nakong eno, baithutadinaledi ba batla ditshupo tsa botshelo mo dipolaneteng tse dingwe. Re itse gore go na le dipolanete di le dekete dile masome mo lobopong ntle le botshelo – mme seo se raya gore kwa ntle le metsi.

Karolo ya bofelo ya Buka ya Esekiele e lebisa kwa ponatshegolong eno ya lerothodi la metsi le le tswang mo lefelong la thapelo le setlhabelo. Esekiele o ntse a tlhalosa kago ya tempele e ntšha mo sekakeng go tloga kgaolong ya 40 go ya go Kgaolo ya 46. Tempele e ntšha e a kgatlhisa mme ga e na sepe. Tsotlhe

di a baakantswe, mme ga go na botshelo. Mme moperofeti o bona le go latela lerothodi le lennye le, le le sa senyegeng, mme le elela ka maatla go tswang mo lefelong la thapelo.

Mme re sala molatswana morago. Kgolo ya ona e bonya mo tshimologong. Morago ga boteng jo bo rile (1 000 cubits); metsi a mangwe a tla kwa baporofeting a fitlha mo mathekeng. "E ne e le noka e ke neng ke sa kgone go tshela metsi e ne e le boteng mo go lekaneng gore e kgone go thuma, noka e e neng e sa kgone go tshela. A re go nna: "A o bonye seo?"

Boteng jwa noka ke kgakgamatso ya ntlha. Noka e ntse e gola fa e ntse e elela go tswa mo tempeleng, e e neng e fepiwa ke kobamelo le dithapelo tsa batho ba Modimo.

Mme ya bobedi ene e ntse ele kgolo go feta moo. Noka e na le maatla e bile e tlisa botshelo mo bontsing jo bogolo. Esekiele o tsaya dikgato tsa gagwe:

"Fa ke goroga, mo losing lwa noka ke ne ka bona go na le ditlhare di le dintsi tse di mo ntlheng e nngwe le e nngwe. O ne a nthaya a re: "Metsi ano a elela kwa botlhabatsatsi mme a fologela kwa Arabah, mme e re a sena go tsena mo lewatleng, lewatile la metsi a a tsiditsana, metsi a tla fetoga a nne masha. Gongwe le gongwe kwa noka e elang teng go ya kwa ditshedi tsotlhe tse di tshelang di tla tshelang teng."

Lefatshe leno le lentle, le le dirilweng ke Modimo, ke lone fela le mo dipolanete tsotlhe tse di mo lobopong tse di nang le botshelo. Mo mawatleng le mo dinokeng, kwa magodimong, kwa godimo ga lefatshe, kwa tlase ga lefatshe go na le botshelo mo lefatsheng. Go na le lefelo le le lengwe fela mo lefatsheng lotlhe le go se nang sepe se se golang kgotsa se se tshelang. Gompieno lewatile leo le bidiwa lewatile le le suleng. Ke lewatile la metsi a a emeng mo ponatshegelong ya ga Esekiele. Lefelo le le suleng go gaisa otlhe mo lefatsheng.

Se ke Ponatshegelo e e maatla ya ga Esekiele ya tsholofelo le ya bogosi jwa Modimo. Metsi a a nonofileng a a tswang mo tempeleng, lerothodi le, gore, fa le goroga kwa Lewatleng le le Suleng, metsi a tla fetoga go nna masha, mme sengwe le sengwe se tlaa aga kwa noka e yang teng. Sengwe le sengwe se tla tshela kwa noka e elang teng. Sengwe le sengwe.

Ditlhapi di tla nna dintsi, Go tla nna le mefuta yotlhe ya ditlhare tse di ka jewang; matlhare a ona ga a kitla omelela kgotsa a tlhoka go ntsha maungo a masha mme a ntsha maungo a masha kgwedi le kgwedi; gone metsi a a tswang mo Felong-ga-Boitshepo. Ba tla ja maungo a bone, le matlhare a bone a tla nna a a fodisang.

Seno ke pono e e gakgamatsang ya Bogosi jwa Modimo jo bo tshelang mo lobopong lotlhe. Ke selo se se kgalhang go bala pego eno ya botshelo le botshelo mo popong e e gaufi le fa go na le masetlapelo a phetogo ya tlelaemete le go senyega ga tikologo. Re tshwanetse go lela fa re akanya ka se re se dirileng mo lefatsheng le lentle la Modimo. Re ne ra kgotlhela mawatile, Re ne tladitse loapi ka mosi; re phuthetse lefatshe ka kobo ya gase ntlo e e botala jwa naga; re ne ra dira gore ditshedi di se ka tsa nyelela; re sentse lefatshe, mme re rata batshwarwa bad ula mot lase ga katlholo.

Mme go na le tsholofelo. Go na le tsholofelo ya go ntshwafatso le go pholo. Tsholofelo eo e tshwanetse go simolola le go godiswa mo boemong jwa thapelo le setlhabelo fa re ntse re ikgatholosana mo kobamelong ya rona. Tsholofelo eo e simologa mo matshelong a rona mo keleding e nnye ya botshelo. Re latela noka go bona diphetogo le boteng le botshelo le diphetogo mo lefatsheng. Go bona pholo le ntshwafatso ya tlhologo le Tshagofatso ya lefatshe.



## Dipotso

1. Ke dilo dife le maatla le tsholofelo tse o ka tsayang mo ponatshegelolo ya ga Esekiele?
2. O ka dira jang gore o nne le lefatshe fa o ntse o bala ponatshegelolo ya ga Esekiele?
3. Ke diphetogo dife tsa maemo a bosa mo dingwageng tsa sesha mo K le K le kwa Oxford?
4. Ke eng se lo ka se dirang mmogo go fodisa le go fetola lefatshe?